The Lord's Prayer (Matthew 5:3-12)

Ladakhi Bible

ANDROID APP ON Google Play

www.ladakhibible.org

གཙོ་བོ་ ཡེ་ཤུའི་ སྨོན་ལམ་།

'ནམ་ཁའ་ ཞུགས་ཁན་ནི་ ང་ཞའི་
ཡབ་, ཉེ་རང་ང་ མི་ ཐམས་ཅད་ནི་
རྩེ་ལྷ་ ཐོབ་ཤིག་།
ཉེ་རང་ངི་ རྒྱལ་སྲིད་ གྱོགས་པ་
ལེབ་ཤིག་།
ཉེ་རང་ངི་ ཐུག་གོངས་ ནམ་ཁའི་
ནང་ང་ གྲུབ་བ་ ཙོགས་ལ་, འི་
ཛིག་རྟེན་ནི་ཀ་འང་ གྲུབ་ཤིག་།
དེ་རིང་ ང་ཞའ་ སྐོས་ནོམ་མི་ ཁར་ཇི་
སལ་ལ་ ཛད་།
ང་ཞའི་ སྡིག་པ་ ཙོ་ཁན་གུན་ལ་
ཤགས་པ་ སལ་ལ་ ཛད་, ཀ་ཟུག་གི་
ང་ཞའི་ གྱབ་གལ་ལ་ སྡིག་པ་
ཙོ་ཁན་གུན་ལ་   ང་ཞེའང་ ཤགས་པ་
ཏངས་པེན་།
ཚོད་ལྟའི་ ཏུས་ལ་ སྡིག་པ་ ཙོ་ཅེས་ནེ་
ང་ཞའ་ སྐྱོབ་བ་ཛད་, ཡང་ ངན་པ་
ཤེ་ཏན་ནེ་ ང་ཞའ་ ཐར་ ཅུག་ག་ ཛད་།"
རྒྱལ་སྲིད་, ཤང་, དང་ ཟེར་ཇེད་
ཚང་མ་ དུས་རྒྱུན་ ཉེ་རང་ངི་, ཡིན་ནོག་།
ཨ་མེན་།

དམ་པའི་ སུང་རབས་ཀྱི་ མད་ཐཱའི་ སྐྱེ་ཚ་ 6:9 ནེ་ 13

The Lords Prayer
www.ladakhibible.org